



Broj: 02-04-10717-7/24
Sarajevo, 14.03.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **16. sjednici održanoj 14.03.2024. godine**, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
6. Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.



Na osnovu člana 12. tačka g) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj __. __. 2024. godine, donijela je

Prijedlog

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
"CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"

Član 1.
(Izmjena člana 5.)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18, 6/19 i 19/23) u članu 5. stav (1) riječi: "-suteren laboratorijskog kompleksa" brišu se.

Član 2.
(Izmjene člana 7.)

U članu 7. stav (1) riječi: "25.40 Proizvodnja oružja i municije;" i riječi: "30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona;" brišu se.

Član 3.
(Izmjena člana 26a.)

Član 26a. mijenja se i glasi:

"Član 26a.
(Usklađivanje akata)

Javna ustanova je obavezna uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: 01-04-____/24
Sarajevo, __. __. 2024. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov ove odluke sadržan je u članu 12. tačka g) i članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Skupština Kantona Sarajevo je na Trećoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/23), kojom je, između ostalog, izvršena dopuna djelatnosti Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), a sve kako bi se shodno potrebama rada Javne ustanove izvršilo registriranje djelatnosti Javne ustanove obuhvaćenih ovom Odlukom.

Za djelatnosti "25.40 Proizvodnja oružja i municije" i "30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona", Javna ustanova je vodila intenzivne konsultacije sa najeminentnijim autoritetima u oblasti sticanja prava za bavljenje istraživanjem i razvojem na naučnoj i praktičnoj, razvojnoj osnovi u domenu odbrambenih i vojnih tehnologija, a koje djelatnosti shodno odredbama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/09) podliježu prethodnom ishodu dozvola od strane Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH, usljed čega je Javna ustanova dana 02.10.2023. godine dostavila zvaničan zahtjev Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH. Do danas, Javna ustanova nije dobila zvaničan odgovor od nadležnog Ministarstva, odnosno niti odbijenicu niti dozvolu. Također, Općinski sud u Sarajevu je Zaključkom, broj: 065-0-Reg-23-002156 od 18.08.2023. godine, naložio Javnoj ustanovi da ispravi i dopuni Statut ove Javne ustanove, broj: 318-010/23 od 07.06.2023. godine i to na način da se izbrišu djelatnosti "25.40 Proizvodnja oružja i municije" i "30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona". S obzirom na naprijed navedeno, ocijenjeno je potrebnim - da se donese Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18, 6/19 i 19/23), a kojom odlukom će se brisati ove djelatnosti, sa krajnjim ciljem da se kod Općinskog suda u Sarajevu izvrši registracija preostalih djelatnosti Javne ustanove. Dalje, radi otklanjanja ograničenja u korištenju poslovnog prostora - dijela zgrade Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a čije korištenje se reguliše ugovorom o zakupu predmetnog poslovnog prostora, potrebno je naprijed navedenom Odlukom izvršiti i izmjenu odredbe iz člana 5. stav (1), tako što se riječi: "- suteran laboratorijskog kompleksa" brišu.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je pripremio Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18, 6/19 i 19/23), a koji Prijedlog odluke uključuje sljedeća pravna rješenja: Član 1. (Izmjena člana 5.) - U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18, 6/19 i 19/23) u članu 5. stav (1) riječi: "-suteran laboratorijskog kompleksa" brišu se; Član 2. (Izmjene člana 7.) - U članu 7. stav (1) riječi: "25.40 Proizvodnja oružja i municije;" i riječi: "30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona;" brišu se; Član 3. (Izmjena člana 26a.) - Član 26a. mijenja se i glasi: "Član 26a. (Usklađivanje akata) Javna ustanova je obavezna uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."; i Član 4. (Stupanje na snagu) - Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je aktom, broj: 07-04-04-53866-2/23 od 06.02.2024. godine, dostavilo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" i Obrazac izjave o fiskalnoj procjeni - Obrazac IFP NE, te zatražilo mišljenje na Prijedlog odluke. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je aktom, broj:08/03-02-3576/24 NB od 08.02.2024. godine obavijestilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da donošenje ove predložene odluke ne iziskuje planiranje i obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava u Budžetu



Kantona Sarajevo na poziciji Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu", te da Ministarstvo finansija Kantona Srajevo nema primjedbi na predloženu odluku.

Shodno svemu navedenom, predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, donese predloženu odluku.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax:+ 387 (0) 33 562-210
Web: <http://skupstina.ks.gov.ba>, E-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-3576/24 NB
Sarajevo, 08.02.2024. godine

**MINISTARSTVO PRIVREDE
KANTON SARAJEVO**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.

Veza: Vaš dopis br. 07-04-04-53866-2/23 od 06.02.2024. godine

Vežano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavili na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za realizaciju ove Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, **nema primjedbi**.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuju i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF-Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Nedžad Bašić, dipl.ecc.

Kontrolisala: Amina Močević, mr. o



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba



Broj: 70-030-01/24
Sarajevo, 05.02.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE
ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO:		05-02-2024	
Recepciona stolica	Ministrica	Broj priloga	
07	04	33/0	

PREDMET: Prijedlog Odluke

Poštovani,

U prilogu je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“. molimo Vas da uputite u dalju proceduru.

S poštovanjem,

Direktor

Dostaviti:

- Naslovu
- a/a



Na osnovu člana 27. stav (1) alineja 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 08/93 i 13/94), člana 55. stav (2) Statuta JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu", br. 318-010/23 od 07.06.2023. godine, Upravni odbor JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu", je na svojoj elektronskoj sjednici koja je održana 02.02.2024. godine donio prijedlog:

ODLUKE

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU“

Član 1.

(Izmjena člana 5.)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18, 6/19 i 19/23) u članu 5. stav (1) riječi: "- suteran laboratorijskog kompleksa" brišu se.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Dostaviti:

1x Ministarstvo privrede KS,

1x Upravni odbor CNT i

1x a/a.



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju "JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" sadržan je u članu 27. stav (1) alineja 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 08/93 i 13/94) i članu 55. stav (2) Statuta JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu". broj 318-010/23 od 07.06.2023. godine.

RAZLOZI DONOŠENJA

Razlog za predmetnu izmjenu je otklanjanje ograničenja u korištenju poslovnog prostora - dijela zgrade Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a čije korištenje se reguliše ugovorom o zakupu predmetnog poslovnog prostora.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove Odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

Broj: 869-030/23
Sarajevo, 28.12.2023. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE
ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO:	28.12.2023	Broj priloga
INICIJALNA	STAVOPIS	
107	04	100000000

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“

Poštovani,

U prilogu je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ sa potrebnim obrazloženjem. Upravni odbor je na svojoj 40. sjednici koja je održana 27.12.2023. godine usvojio Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“. Molimo vas da razmotrite prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ i uputite na dalju proceduru.

S poštovanjem.

Direktor

Dostaviti:

- Naslovu
- a/a



Broj: 866-010/23

Sarajevo, 27.12.2023. godine

Na osnovu člana 27. stav (1) alineja 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92, 08/93 i 13/94), člana 55. stav (2) Statuta Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" broj 318-010/23 od 07.06.2023. godine, Upravni odbor Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu", na 40 redovnoj sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, usvaja prijedlog:

ODLUKE

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU“

Član 1.

(Izmjena člana 7.)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/18, 6/19 i 19/23) u članu 7. stavke 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona brišu se.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Predsjednik Upravnog odbora

Dostaviti:

1x Skupština KS

1x Ministarstvo privrede KS

1x Upravni odbor CNT

1x a/a

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju „JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ sadržan je u članu 12. tačka g) i članu 18 tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96 i 2/96 – ispravka, 3/96 -Ispravka, 16/97, 14/00 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17 i čl 3 i 6 Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94).

RAZLOZI DONOŠENJA

Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je u okviru aktivnosti na realizaciji istraživačko-razvojnih projekata u skladu sa inicijalnim dokumentima i studijama o opravdanosti osnivanja i u skladu s tim angažovanja na razvojnim istraživačkim projektima u oblasti namjenske

industrije Federacije Bosne i Hercegovine imala potrebu da proširi svoju listu registrovanih djelatnosti. U proceduri izmjena osnivačkog akta i registrovanih djelatnosti predviđene su dvije najčešće korištene u projektima razvoja i istraživanja u Namjenskoj industriji.

U prethodnoj godini vodene su intenzivne konsultacije i rasprave o mogućnosti izdavanja potrebnih dozvola za djelatnosti 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona. Konsultacije su vodene sa najeminentnijim autoritetima u oblasti sticanja prava za bavljenje istraživanjem i razvojem na naučnoj i praktičnoj, razvojnoj osnovu u domenu odbrambenih i vojnih tehnologija. Moramo napomenuti da je iskustvo u dosadašnjem radu pokazala stvarnu potrebu za ovim dozvolama.

Ova Ustanova je formirana u skladu sa Zakonima i sa namjerom da se bavi istraživačko razvojnim projektima u domenu naprednih tehnologija, uključujući i tehnologije koje se koriste u odbrambene i vojne svrhe. S obzirom na činjenicu da se u toku realizacije istraživačko razvojnih projekata vrlo često nailazi na zapreke kao što su opremanje sredstvima, uslugama, robama i materijalima, koja su obuhvaćena ML listom ili su obuhvaćena Zakonima o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne oprema u FBiH, često izostaje mogućnost slobodnog i neometanog rada na projektima, iako se radi o know-how tehnologijama.

Uvažavajući sve navedene činjenice JU CNT je 02.10.2023. godine dostavio zvaničan zahtjev za izdavanje dozvola za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme nadležnom Federalnom Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije. Dozvola za proizvodnju i promet NVO je trenutno jedina dozvola koju izdaje Ministarstvo u trenutnoj situaciji iako je zakonskim i podzakonskim aktima na nivou BiH i FBiH nejasno definisan dokument po kojem javne ustanove kao pravna lica mogu raditi na projektima istraživanja i razvoja, ali ne mogu dobiti i nije predviđena posebna dozvola samo za taj dio razvojno-istraživačkih aktivnost u obrambenim i vojnim tehnologijama.

Do sada JU CNT nije dobila nikakav zvaničan odgovor od nadležnog Ministarstva, odnosno nije dobijena dozvolu niti odbijenica. Međutim zbog isteka vremena i potrebe da JU CNT nastavi sa drugim svojim aktivnostima u okviru poduzetničke djelatnosti neophodna je sudska registracija. Međutim nadležni Sud nije odobrio registraciju navedenih djelatnosti, već je svojim Zaključkom broj:





065-0-Reg-23-002156 od 18.08.2023.godine Naložio JU CNT da ispravi i dopuni Statut broj: 318-010/23 od 07.06.2023. godine i to člana 9. djelatnosti subjekta upisa u unutrašnjem poslovanju na način da se izbrišu zabranjene djelatnosti 25.40 i 30.40 iz razloga što nisu navedene u Odluci o dopuni djelatnosti od 22.06.2023. godine, kao ni u uređenoj i dopunjenoj prijavi od 07.08.2023.godine. S aspekta naprijed navedenih činjenica podnosimo prijedlog za brisanje djelatnosti po brojem 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona na način da se izmjeni član 7. Odluka o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/18, 6/19 i 19/23)

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove Odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 065-0-Reg-23-002156
Sarajevo, 18.08.2023.godine

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
CENTAR ZA NAPREDNE
TEHNOLOGIJE U SARAJEVU
BROJ: 318-010/23
Datum: 18.08.2023.

Općinski sud u Sarajevu, sudija Arijana Ljuca, rješavajući po prijavi predlagatelja Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, radi promjena u Javnoj ustanovi, a na osnovu člana 54. stav 2. i člana 57. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/05, 68/05, 43/09, 63/14, 32/19 i 85/21) dana 18.08.2023.godine donio je sljedeći:

ZAKLJUČAK

NALAŽE SE predlagatelju Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Zaključka, dopuni prijavu za upis u Sudski registar i dostavi Sudu potrebne isprave i to:

- ispravku i dopunu Statuta Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ broj: 318-010/23 od 07.06.2023.godine i to člana 9. djelatnosti subjekta upisa u unutrašnjem poslovanju na način da se izbrišu zabranjene djelatnosti 25.40 i 30.40 iz razloga što iste nisu navedene u Odluci o dopuni djelatnosti od 22.06.2023.godine, kao ni u uređenju i dopunjenoj prijavi od 07.08.2023.godine.

Ukoliko predlagatelj u roku od 8 (osam) dana ne dopuni prijavu i ne dostavi potrebne isprave. Sud će primenom člana 54. stav 3. i 62. stav 2. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. odbiti prijavu za upis. odnosno postupak će biti obustavljen.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Zaključka žalba nije dopuštena.

NAPOMENA: podizanje pismena, kao i ulažanje dokumentacije u spise radi se svakim radnim danom od 08.30 do 16.00 sati u PISARNICI - ODJELJENJE REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRIZEMLJE SUDA.



Na osnovu člana 12. tačka g) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96 i 2/96 – ispravka, 3/96 -Ispravka, 16/97, 14/00 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17 i čl 3. i 6. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94) Skupština Kantona Sarajevo je donijela:

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU“

Član 1.

(Izmjena člana 7.)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/18, 6/19 i 19/23) u članu 7. stavke 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona brišu se.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić

Dostaviti:

1x Skupština KS

1x Ministarstvo privrede KS

1x Upravni odbor CNT

1x a/a





OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju „JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ sadržan je u članu 12. tačka g) i članu 18 tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96 i 2/96 – ispravka, 3/96 -Ispravka, 16/97, 14/00 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17 i čl 3. i 6 Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94).

RAZLOZI DONOŠENJA

Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je u okviru aktivnosti na realizaciji istraživačko-razvojnih projekata u skladu sa inicijalnim dokumentima i studijama o opravdanosti osnivanja i u skladu s tim angažovanja na razvojnim istraživačkim projektima u oblasti namjenske

industrije Federacije Bosne i Hercegovine imala potrebu da proširi svoju listu registrovanih djelatnosti. U proceduri izmjena osnivačkog akta i registrovanih djelatnosti predviđene su dvije najčešće korištene u projektima razvoja i istraživanja u Namjenskoj industriji.

U prethodnoj godini vođene su intenzivne konsultacije i rasprave o mogućnosti izdavanja potrebnih dozvola za djelatnosti 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona. Konsultacije su vođene sa najeminentnijim autoritetima u oblasti sticanja prava za bavljenje istraživanjem i razvojem na naučnoj i praktičnoj, razvojnoj osnovu u domenu odbrambenih i vojnih tehnologija. Moramo napomenuti da je iskustvo u dosadašnjem radu pokazala stvarnu potrebu za ovim dozvolama.

Ova Ustanova je formirana u skladu sa Zakonima i sa namjerom da se bavi istraživačko razvojnim projektima u domenu naprednih tehnologija, uključujući i tehnologije koje se koriste u odbrambene i vojne svrhe. S obzirom na činjenicu da se u toku realizacije istraživačko razvojnih projekata vrlo često nailazi na zapreke kao što su opremanje sredstvima, uslugama, robama i materijalima, koja su obuhvaćena ML listom ili su obuhvaćena Zakonima o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne oprema u FBiH, često izostaje mogućnost slobodnog i neometanog rada na projektima, iako se radi o know-how tehnologijama.

Uvažavajući sve navedene činjenice JU CNT je 02.10.2023. godine dostavio zvaničan zahtjev za izdavanje dozvola za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme nadležnom Federalnom Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije. Dozvola za proizvodnju i promet NVO je trenutno jedina dozvola koju izdaje Ministarstvo u trenutnoj situaciji iako je zakonskim i podzakonskim aktima na nivou BiH i FBiH nejasno definisan dokument po kojem javne ustanove kao pravna lica mogu raditi na projektima istraživanja i razvoja, ali ne mogu dobiti i nije predviđena posebna dozvola samo za taj dio razvojno-istraživačkih aktivnost u obrambenim i vojnim tehnologijama.

Do sada JU CNT nije dobila nikakav zvaničan odgovor od nadležnog Ministarstva, odnosno nije dobijena dozvolu niti odbijena. Međutim zbog isteka vremena i potrebe da JU CNT nastavi sa



drugim svojim aktivnostima u okviru poduzetničke djelatnosti neophodna je sudska registracija. Međutim nadležni Sud nije odobrio registraciju navedenih djelatnosti, već je svojim Zaključkom broj:

065-0-Reg-23-002156 od 18.08.2023.godine Naložio JU CNT da ispravi i dopuni Statut broj: 318-010/23 od 07.06.2023. godine i to člana 9. djelatnosti subjekta upisa u unutrašnjem poslovanju na način da se izbrišu zabranjene djelatnosti 25.40 i 30.40 iz razloga što nisu navedene u Odluci o dopuni djelatnosti od 22.06.2023. godine, kao ni u uređenoj i dopunjenoj prijavi od 07.08.2023.godine.

S aspekta naprijed navedenih činjenica podnosimo prijedlog za brisanje djelatnosti po brojem 25.40 proizvodnja oružja i municije i 30.40 proizvodnja vojnih borbenih aviona na način da se izmjeni član 7. Odluka o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/18, 6/19 i 19/23)

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove Odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14
03. septembra 2014. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO

(Novi prečišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA
(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14
08. septembra 2014. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Esad Pikanjač, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU

ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10."
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9."
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14
12. septembra 2014. godine
Sarajevo

Sekretar
Skupštine Kantona Sarajevo
Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39
11. septembra 2014. godine

Direktor
Hidajeta Bajramović, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA ČESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamisljima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXVIII - Broj 19

Četvrtak, 27. 4. 2023. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 1.

(Izmjena člana 26.)

U Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/12, 26/14 i 40/17), u članu 26. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Pravni zastupnik, izuzev direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, ima pravo na uvećanje plaće u visini od 20%, zbog posebnih ovlaštenja i posebnih uslova rada iz st. (2) i (3) ovog člana.

Član 2.

(Rok za usklađivanje pravilnika o plaćama i naknadama)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona direktor Zavoda dužan je uskladiti pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika sa odredbama ovog zakona.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-12822/23

Predsjedavajući

18. aprila 2023. godine

Skupštine Kantona Sarajevo

Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka g) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština

Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVO"

Član 1.

(Izmjene i dopuna člana 2.)

(1) U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/18 i 6/19) u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Prava i dužnosti osnivača obavljaće Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadležnosti."

(2) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Unutrašnju organizaciju Javne ustanove čine organizacione jedinice (u daljem tekstu: OJ): Kabinet direktora, OJ "Centar za napredne tehnologije" i OJ "Centar za razvoj poduzetništva."

(3) Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 2.

(Izmjene i dopuna člana 5.)

(1) U članu 5. u stavu (1), riječ: "ustana" zamjenjuje se riječju: "ustanova", a iza riječi: "preciznije", dodaje se riječ: "urediti".

(2) Iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) U slučaju potrebe, Javna ustanova može za obavljanje registrovane djelatnosti koristiti prostor izvan zgrade iz stava (1) ovog člana, a po osnovu prethodno zaključenog ugovora o zakupu ovog prostora i ispunjenju drugih potrebnih zakonskih uslova."

Član 3.

(Izmjene člana 7.)

U članu 7. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Djelatnost Javne ustanove obuhvata:
23.11 Proizvodnja ravnog stakla;

23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla;
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla;
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana;
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla;
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova;
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda;
25.40 Proizvodnja oružja i municije;
25.50 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha;
25.61 Površinska obrada i presvlačenje metala;
25.62 Mašinska obrada metala;
25.73 Proizvodnja alata;
25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.;

26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenta;
26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča;
26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme;
26.40 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju;
26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje;
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme;
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora;
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora;
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana;
29.10 Proizvodnja motornih vozila;
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica;
29.31 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila;
29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila;
30.30 Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme;
30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona;
58.11 Izdavanje knjiga;
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
58.19 Ostala izdavačka djelatnost;
58.29 Izdavanje ostalog softvera;
61.10 Djelatnost žičane telekomunikacije;
61.20 Djelatnost bežične telekomunikacije;
61.30 Djelatnost satelitske telekomunikacije;
62.01 Računarsko programiranje;
62.02 Savjetovanje u vezi sa računarima;
62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom;
62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima;
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje;
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;
72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama;
72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.;
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.;
85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n."

Član 4.

(Izmjena člana 26a.)

Član 26a. mijenja se i glasi:

"Član 26a.

(Uskladjivanje akata)

Javna ustanova je obavezna uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 20 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-12990/23
18. aprila 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 53. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O POKLONU

I

Daje se saglasnost za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj 2994 K.O. SP HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m² i dvorište 215 m² ukupne površine 310 m², što odgovara upisu u katastarski operat PL broj 1274 parcela broj 1942 K.O. lližza.

II

Ovlašćuje se ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, da u ime Kantona Sarajevo, zaključi Ugovor o poklonu iz tačke I ove odluke.

III

Daje se saglasnost ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo da zaključi sporazum sa Kantonalnom javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja o korištenju nekretnine iz tačke I ove odluke.

ustanova i neposredni upravni nadzor i kontrolu namjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava utvrđenim zakonima i podzakonskim aktima, kao i poslove revizije, vrši Kantonalno ministarstvo."

Član 27.

U članu 173. u stavu 1. brojevi: "1.000,00" i "2.000,00" zamjenjuju se brojevima: "2.000,00" i "15.000,00", a u istom stavu tačka 3), briše se.

U stavu 2. iza riječi: "ustanovi" dodaju se riječi: "i odgovorna osoba u općinskoj službi za upravu", a brojevi: "500,00" i "1.000,00" zamjenjuju se brojevima: "1.000,00" i "3.000,00"

Član 28.

Član 174., briše se.

Član 29.

U članu 175. brojevi: "500,00" i "1.000,00" zamjenjuju se brojevima: "1.200,00" i "4.000,00".

Prelazne i završne odredbe

Član 30.

Centar će šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona formirati posebnu organizacionu jedinicu iz člana 47. ovog zakona.

Centar je obavezan da najduže do 23.03.2019. godine provede postupke koji se odnose na pravni institut hraniteljstva propisan Zakonom o hraniteljstvu.

Član 31.

Propise iz čl. 48., 111., 113. i 168. ovog zakona donijete ministar u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propis iz člana 166. donijete Vlada Kantona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, a nisu okončani, okončaću se po odredbama ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 33.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26144/18
26. juna 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 21. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst i br. 7/12 i 44/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

ODLUKU

**O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANIOCA
PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO**

I

Kemal Karić, razrješava se dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, radi isteka mandata.

II

Karić Kemal uvršenje službe prestaje 12.06.2018. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-26147/18
26. juna 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 21. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo"- broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst i broj 7/12 i 44/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

ODLUKU

**O IMENOVANJU PRAVOBRANIOCA
PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO**

I

KEMAL KARIĆ, diplomirani pravnik imenuje se za pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

II

Imenovani se imenuje za pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo na period od četiri godine, počev od 13.06.2018. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 13.06.2018. godine.

Broj 01-05-26148/18
26. juna 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

ODLUKU

**O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA
NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"**

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) osniva Javnu ustanovu "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" (u daljem tekstu: Javna ustanova).

Član 2.

(Osnivačka prava i organizacija)

- (1) Kanton vrši osnivačka prava nad Javnom ustanovom.
- (2) Prava i dužnosti osnivača obavljaće Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadležnosti.
- (3) Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove bliže će se urediti organizacija Javne ustanove te sistematizovani poslovi i zadaci u Javnoj ustanovi.

Član 3.

(Naziv, sjedište i pečat)

- (1) Naziv Javne ustanove je Javna ustanova "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu".
- (2) Skraćeni naziv Javne ustanove je: "Centar za napredne tehnologije".
- (3) Sjedište Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 9.
- (4) Naziv i sjedište Javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog člana mogu se promijeniti.

- (5) Odluku o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade.
- (6) Javna ustanova ima štambilj četvrtastog oblika, te mali i veliki pečat okruglog oblika, što se preciznije uređuje Statutom Javne ustanove u skladu sa ovom odlukom i Zakonom o pečatu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 - Prečišćeni tekst i 36/15).

Član 4.

(Svojstvo pravnog lica)

Javna ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

(Korištenje prostora)

Javna ustanova će za obavljanje registrovane djelatnosti i svoj rad koristiti dio zgrade Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - suteran laboratorijskog kompleksa, a po osnovu prethodno zaključenog ugovora o zakupu prostora kojim će se preciznije međusobna prava i obaveze između Javne ustanove i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Član 6.

(Oprema i sredstva za rad)

Oprema, imovina i sredstva za rad su imovina Kantona.

Član 7.

(Djelatnost)

- (1) Djelatnost Javne ustanove obuhvata:
- 58.1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
- 58.2 Izdavanje softvera
- 61.1 Djelatnosti žičane telekomunikacije
- 61.2 Djelatnosti bežične telekomunikacije
- 61.3 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
- 62.0 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima
- 72.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- 74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.
- (2) Javna ustanova vrši i pružanje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti.

Član 8.

(Proširenje ili promjena djelatnosti)

- (1) Javna ustanova može promijeniti odnosno proširiti djelatnost iz člana 7. ove odluke uz prethodnu saglasnost osnivača.
- (2) Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade.

Član 9.

(Pravni i drugi poslovi)

Javna ustanova ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti i registrovane djelatnosti.

Član 10.

(Sredstva za osnivanje i odgovornost u pravnom prometu)

- (1) Osnivački ulog Javne ustanove je 1.000,00 KM (slovima: jednamilijadakonvertibilnih maraka).
- (2) Sredstva za osnivanje Javne ustanove obezbjeđuje Kanton.
- (3) Za svoje obaveze javna ustanova odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.
- (4) Osnivač supsidijarno odgovara za obaveze Javne ustanove.

Član 11.

(Sredstva za rad)

- (1) Sredstva za rad Javne ustanove obezbjeđuju se iz:
- a) Budžeta Kantona Sarajevo,
- b) vlastitih prihoda Javne ustanove,
- c) naknada za pružanje usluga u obavljanju registrovane djelatnosti,

d) legata, poklona, donacija, zavještanja.

e) drugih izvora u skladu sa zakonom.

- (2) Javna ustanova raspolaže sredstvima u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim aktima.

Član 12.

(Saglasnost na opšte akte)

Vlada daje saglasnost na Statut i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, planove rada i razvoja i godišnji program rada Javne ustanove.

Član 13.

(Međusobna prava i obaveze)

Pitanja prava i obaveza između Kantona i Javne ustanove koja nisu regulisana ovom odlukom utvrdit će se posebnim ugovorom, a što se preciznije uređuje Statutom Javne ustanove.

Član 14.

(Organ upravljanja)

- (1) Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor.
- (2) Upravni odbor ima tri člana.
- (3) Jedan član Upravnog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.
- (4) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada.
- (5) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.
- (6) U slučaju kada Upravni odbor nije imenovan, Vlada imenuje vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Član 15.

(Organ rukovođenja)

- (1) Organ rukovođenja u Javnoj ustanovi je direktor.
- (2) Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade, a na osnovu konkursa koji objavljuje Ministarstvo.
- (3) Direktor Javne ustanove ne može biti član Upravnog ili Nadzornog odbora Javne ustanove.
- (4) Direktor Javne ustanove ovlašten je da predstavlja i zastupa javnu ustanovu u okviru registrovane djelatnosti.
- (5) U periodu do imenovanja direktora, poslove predstavljanja i zastupanja Javne ustanove će obavljati vršilac dužnosti direktora kojeg imenuje Upravni odbor.
- (6) Vršilac dužnosti direktora može rukovoditi Javnom ustanovom do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Član 16.

(Organ kontrole poslovanja)

- (1) Organ kontrole poslovanja u Javnoj ustanovi je Nadzorni odbor.
- (2) Nadzorni odbor ima tri člana.
- (3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada.
- (4) Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.
- (5) U slučaju kada Nadzorni odbor nije imenovan, Vlada imenuje vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Član 17.

(Postupak i kriteriji za imenovanje)

Postupak, kriteriji za izbor i imenovanje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora Javne ustanove te druga relevantna pitanja će se preciznije urediti posebnom odlukom Vlade.

Član 18.

(Slučajevi prijevremenog razrješavanja)

Vlada će razriješiti, direktora, predsjednika i člana Upravnog odbora, predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- a) ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Javne ustanove,

- b) ako je Javna ustanova poslovala sa gubitkom dvije godine uzastopno,
- c) na lični zahtjev,
- d) ako Skupština ne usvoji godišnji Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Javne ustanove,
- e) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Javne ustanove.

Član 19.

(Ostvarivanje radnih prava)

Radnici Javne ustanove ostvaruju prava u skladu sa zakonom, statutom i drugim općim aktima Javne ustanove.

Član 20.

(Finansijsko poslovanje)

Finansijsko poslovanje Javne ustanove vrši se u skladu sa propisima koji regulišu trezorsko poslovanje.

Član 21.

(Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem)

- (1) Upravni, odnosno Nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica Upravnog, odnosno Nadzornog odbora.
- (2) Godišnji izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem usvaja Skupština.
- (3) Upravni odbor Javne ustanove je obavezan da podnese izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za prethodnu godinu najkasnije do 15. marta tekuće godine.
- (4) Izvještaj iz stava (2) ovog člana obavezno sadrži informacije o uspješnosti rada i finansijskog poslovanja, kao i druge informacije i podatke. Elementi izvještaja iz ovog člana i procedura dostavljanja istog na usvajanje Skupštini se preciznije utvrđuje posebnim aktom Ministarstva.

Član 22.

(Nadzor nad zakonitošću rada)

Nadzor nad zakonitošću rada Javne ustanove vrši Ministarstvo.

Član 23.

(Upis u sudski registar)

- (1) Na osnovu ove odluke, a na zahtjev ovlaštenog lica za zastupanje izvršiće se upis Javne ustanove u sudski registar.
- (2) Ovlašćuje se Predsjedavajuća Skupštine da u ime Osnivača potpiše ovu odluku i sve isprave potrebne za osnivanje Javne ustanove, kao i sve isprave za koje je u skladu sa važećim zakonskim propisima neophodna notarska obrada.
- (3) Javna ustanova "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" je obavezna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnijeti prijavu radi upisa Javne ustanove u sudski registar koji se vodi kod Općinskog suda u Sarajevu.

Član 24.

(Početak rada)

Javna ustanova stiče svojstvo pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

Član 25.

(Vršioći dužnosti)

- (1) U roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, Vlada će imenovati vršiioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove.
- (2) Upravni odbor iz stava (1) ovog člana će u roku od osam dana imenovati vršiioce dužnosti direktora Javne ustanove na period do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci od dana imenovanja.

Član 26.

(Rokovi za donošenje akata)

Upravni odbor Javne ustanove donijet će Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druga akta u roku od 60 dana od dana njegovog imenovanja.

Član 27.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-26159/18
26. juna 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 13. i 14. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/17) i Pravilnika o uslovima za osnivanje i početak rada muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/00), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

ODLUKU**O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM
ARTISTICUM" SARAJEVO****Član 1.**

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) osniva Javnu ustanovu "Collegium artisticum", Sarajevo za obavljanje galerijske djelatnosti (u daljem tekstu: Javna ustanova).

Član 2.

(Osnivačka prava i Organizacija Javne ustanove)

- (1) Kanton vrši osnivačka prava nad Javnom ustanovom.
- (2) Prava i dužnosti osnivača obavljaće Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadležnosti.
- (3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovani poslovi i zadaci u Javnoj ustanovi.

Član 3.

(Naziv, sjedište i pečat Javne ustanove)

- (1) Naziv Javne ustanove je "Collegium artisticum", Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv Javne ustanove je: "Collegium artisticum".
- (3) Sjedište Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Terezije bb.
- (4) Naziv i sjedište Javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog člana može se promijeniti.
- (5) Odluku o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade.
- (6) Javna ustanova ima štambilj četvrtastog oblika, te mali i veliki pečat okruglog oblika, čija sadržina se uređuje Pravilima Javne ustanove u skladu sa ovom odlukom i Zakonom o pečatu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 - Prečišćeni tekst i 36/15).

Član 4.

(Svojstvo pravnog lica)

Javna ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

(Korištenje prostora)

Javnoj ustanovi povjerava se na korištenje Galerijski prostor "Collegium artisticum", u ulici Terezije bb, Sarajevo.

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE
U SARAJEVU"

Član 1.

(Izmjena člana 2. stav 2)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18) u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Prava i dužnosti osnivača obavljaće Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo)".

Član 2.

(Dodavanje novog člana 26a.)

Iza člana 26. dodaje se novi član 26a. koji glasi:

"Član 26a.

(Usklađivanje akata)

Javna ustanova je obavezna usklađiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom najkasnije u roku od šest mjeseci od njenog stupanja na snagu".

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-2269/19
30. januara 2019. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elmedin Konaković, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (3) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 -

Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na Petoj vanrednoj sjednici održanoj 29.01.2019. godine, donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA KOLEGIJA
EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE
KANTONA SARAJEVO, ISPRED VLADE KANTONA
SARAJEVO

I

Za člana Kolegija Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, ispred Vlade Kantona Sarajevo imenuje se Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-2037-3/19
29. januara 2019. godine
Sarajevo

Premijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 51/17 i 28/18) i čl. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na Drugoj vanrednoj sjednici održanoj 31.12.2018. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 10.260.561,00 KM i to:

Budžetski kod	Članak	Sub-analitička	Funkcija	OPIS	Iznos	
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	611221	FAA002	048F	Naknade za topli obrok	14,056.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	613700	EAT001	048F	Održavanje semafora	20,000.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	614400	EAO004	107F	Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras (Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika)	61,000.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	614400	EAO007	107F	Subvencioniranje troškova studentskih karata	21,000.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	615400	EAU089	045F	Izgradnja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS.	335,000.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	821500	EAX039	045F	Izrada projekatne dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajске pruge	20,000.00
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	14010001	821600	EAX036	045F	Irrvesticno održavanje saobraćajne infrastrukture.	75,000.00
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO	17010001	611221	HAA002	036F	Naknade za topli obrok	10,549.00



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVOA. Lokacija preplate
za 1992. godinu 3.900 dinara
Žiro-račun 10100-603-1396

110

Na osnovu Amandmana LI tačka 5, stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O USTANOVAMA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine.

Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II - OSNIVANJE USTANOVA

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača.

Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili privremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarenju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban oblik rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i vršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvojio dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Član 21.

Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. ove uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i bliži naziv tog dijela ustanove.

Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv. Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unosenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i ustanak rodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ili rodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVODENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor. Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrđen zakonom (u daljem tekstu: direktor). Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 26.

Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razrješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravni odbor:

- donosi pravila ustanove,
- imenuje i razrješava direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o od-

Srijeda, 14. april/travanj 1993.

SLUŽBENI LIST R BiH

Broj 8 - Strana 157

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA
ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA**

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92) u članu 47. stav 2. zamjenjuje se novim sl. 2. i 3, koji glase:

"Vlada RBiH donosi propis o sadržaju prijave za upis u sudski registar ustanova, o ispravama i dokazima koji se prilažu uz prijavu i o objavljivanju upisa i brisanja ustanova iz sudskog registra.

Ministar pravosuđa i uprave propisuje način upisa u sudski registar ustanova, sadržaj zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz registar, oblik i sadržaj obrazaca za upis u sudski registar, omot registarskog uložka sa registarskim listovima i knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka".

Član 2.

Iz člana 47. dodaje se novi član 47a, koji glasi:

Član 47a.

Odredbе Zakona o postupku za upis u sudski registar, koji je preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92), shodno se primjenjuju i na postupak upisa ustanova u sudski registar".

Član 3.

Član 64. mijenja se i glasi:

"Vlada RBiH donijede propis iz člana 1. stav 1. ove uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ministar pravosuđa i uprave donijede propis iz člana 1. stav 2. ove uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 1. stav 1. ove uredbe".

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

FR broj 1486/93
8. aprila 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina III - Broj 13

Četvrtak, 9. Juni/Ispanj 1994.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-663-1396

230

Na osnovu Amandmana LXXIII tačka 1. stav 7. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM

Proglašava se Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

PR broj 1651/94
1. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM

Član 1.

Potvrđuju se uredbi sa zakonskom snagom koje je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i to:

1. Uredba o izmjeni naziva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92),
2. Uredba o uložanju dosadašnjeg Republičkog Štaba teritorijalne odbrane i obrazovanju Štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92),
3. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
4. Uredba sa zakonskom snagom o neprimjenjivanju odredaba saveznih zakona i propisa donesenih za njihovo izvršavanje na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
5. Uredba sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
6. Uredba sa zakonskom snagom o finansijskom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92),

7. Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
8. Uredba sa zakonskom snagom o carinskom zakonu ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
9. Uredba sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
10. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o opštem upravnim postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
11. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
12. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o službi u oružanim snagama i njegovoj primjeni u RBiH ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
13. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju krivičnog zakona SFRJ ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
14. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
15. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o osnovnim svojitsko-pravnim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
16. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
17. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
18. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni Zakona o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
19. Uredba sa zakonskom snagom o finansiranju potreba Republike BiH ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
20. Uredba sa zakonskom snagom o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92),
21. Uredba o privremenoj finansiranju i pravu raspodjele sredstvima Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92),
22. Uredba sa zakonskom snagom o zaštiti pripadnika Teritorijalne odbrane i drugih branilaca Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92),
23. Uredba sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", broj 4/92),
24. Uredba sa zakonskom snagom o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92),
25. Uredba sa zakonskom snagom o zdravstvenoj zaštiti pripadnika Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92),
26. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na penziju za pripadnike sastava Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

Član 4.

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blije utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

- U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:
- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
 - utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
 - utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
 - utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
 - utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
 - donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;
 - donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
 - donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
 - utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
 - provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
 - stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
 - stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
 - finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite životne okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetijedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na snagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljavanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosno organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

g) obezbjeđivanje suradnje sa organima Bosne i Hercegovine i Federacije;

h) odlučivanje o upotrebi policijskih snaga u posebnim okolnostima kao što su neposredna ratna opasnost, ratno stanje i vanredne situacije izazvane prirodnim ili drugim katastrofama;

i) predlaganje donošenja propisa iz nadležnosti Skupštine;

j) predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike Kantona;

k) vršenje drugih poslova utvrđenih ovim Ustavom i drugim propisima Kantona.

Član 26.

Potpredsjednici Kantona

Istovremeno sa izborom Predsjednika Skupština će izabrati i tri potpredsjednika Kantona. Potpredsjednici obavljaju poslove u okviru djelokruga koji odredi Predsjednik, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim propisima o organizaciji Vlade.

Član 27.

Vlada Kantona

Vladu čine Premijer, koji je predsjednik Vlade, zamjenik Premijera i ministri, od kojih svaki izuzev ministara bez portfelja ima zamjenika.

Sastav Vlade odražava nacionalni sastav stanovništva na području Kantona, s tim da se u svakom slučaju osigurava zastupljenost Bošnjaka i Hrvata kao konstitutivnih naroda.

Vladu imenuje Predsjednik nakon konsultacija sa Premijerom ili kandidatom za tu funkciju, a potvrđuje je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Svako slobodno mjesto u Vladi popunjava se po istom postupku.

Vlada se može smijeniti odlukom Predsjednika ili izglasavanjem nepovjerenja Vladi većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini.

Član 28.

Nadležnosti Vlade

Vlada je nadležna za:

- provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje zakona i drugih propisa Kantona;
- izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje drugih nadležnosti povjerenih Kantonu od federalne vlasti;
- pripremanje i predlaganje budžeta Kantona;
- osiguranje suradnje Vlade sa ombudsmenima;
- vršenje nadzora nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem zakona Kantona;
- nadziranje kantonalne policije i osiguranje da njen nacionalni sastav odražava nacionalnu strukturu stanovništva na području Kantona te da nacionalni sastav policije u svakoj općini odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva te općine;

